



# INTERNAL NEWS

Issue 7

July-Sept 2021

Welcome to another edition of our Internal Newsletter. This newsletter is a 1 page newsletter about activities taking place within the municipality and consists of mainly soft stories. Your cooperation in the production of the newsletter is crucial.

## VACCINATION DRIVE

The John Taolo Gaetsewe District Department of Health, JTG Municipality and GCIS partnered to ramp up the national; vaccination programmes to reach as many communities as possible in the district. A mass vaccination campaign was held on the weekend of 31 July– 01 August 2021. Older persons, and youth were encouraged to visit the various outreach centres in the district to register and vaccinate.

The Executive Mayor, Sofia Mosikatsi, invited all citizens who are 50 years and above who have registered on the Vaccination System and who have not yet vaccinated, to come to the centres to vaccinate. The following areas were covered Mothibistad, Home Based Care Centre in Dithakong, Mapoteng Multi-Purpose Centre in Mapoteng-Kathu, for the Mandela Weekend Mass Vaccination campaign. The campaign was also supplemented by radio interviews and adverts.

Vaccines are safe, reliable and effective against the COVID-19 virus.

Protect yourself and others, Mask Up, Wash Up, Keep your Distance and Choose Vaccination!



Mr. Tebogo Monyo interviewed on KuraraFm on the vaccination drive, below is Mr. Thabo Mashilishili from Department of Health



Covid-19 continues to spread throughout our communities and has resulted in the deaths of nearly 4.4 million worldwide. Young people are urged to get vaccinated to slow the spread of the coronavirus and prevent more deaths.

Once you are vaccinated you are better protected against severe illness, hospitalisation and death.

By vaccinating, enough people, we can reduce the need for preventive measures such as hard lockdown.

The country has enough vaccines and getting vaccinated is convenient and easy.

## TLHABA MOETO GORE O BOLOKE AFORIKA BORWA

- Puso e leboga dimilionemilione tsa maAforika Borwa a a setseng a tihabetse moento.
- Puso e leboga lerato la lona mo nageng ya bolona e bile e rotloediwa ke seabe se le nang le sona mo go lwantshaneng le COVID-19.
- Puso e ikuela mo banneng ba naga ya Aforika Borwa go ikwadisetsa go tlhabela moento. Go tlhabela moento go tla go babalela e bile ke tsela e nngwe gape ya go babalela ba lelapa la gago le batho ba o phelang le bona.
- Go gatelelwa ke bolwetse ka ntliha ya go tlhabela moento, le ona wa COVID-19, ga se selo se se tlwaelegileng.
- Matshwao a bolwetse a a begilweng go latela go tlhabela moento wa COVID-19 bontsi jwa ona ga a bogale go le kalo e bile a okobala ka bonako. Ona e ka nna a go fisa mo mmeleng, go lapa, go opaketlhogo, go opelwa ke mesifa, go gatsela, go nnale letshololokgotsago opelwa mo ba go tlabeleng ka lomao la moento teng.
- O ka begela ba Bothati jwa Aforika Borwa jwa Taolo ya Melemo ya Boitekanelo (SAHPRA) fa o gatelega morago ga gore o tlhabele moento ka go bega matshwao a a galefileng ano mo epeng ya bona ya Med Safety App kgotsa o ka tlasa foromo ya pegelo ya go gatelelwa ke bolwetse morago ga go tlhabela moento mme foromo eno e teng mo webesaeteng ya: <https://www.nicd.ac.za/diseases-a-z-index/adverse-event-following-immunization-ae/f/>.
- Fa o sena go tlasa foromo eno o ka e romela ka imeile mo go [AEFI@health.gov.za](mailto:AEFI@health.gov.za)